

SKUPŠTINA OPŠTINE  
LOPARE

SLUŽBENI GLASNIK  
OPŠTINE LOPARE

BROJ: 13.

Datum: 29.12.1983. godine

Glasnik izdaje Skupština opštine  
Lopare, a uredjuje ga Stručna služba  
Skupštine opštine Lopare.

Glasnik izlazi po potrebi.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE LOPARE

Godina XIX

Broj: 13.

Datum: 29.12.1983. god.

S A D R Ž A J

1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE LOPARE;
2. ODLUKA O PODRUČJIMA I NAZIVAMA KATASTARSKIH OPŠTINA KOJE SE USTANOVLJAVAJU NA TERITORIJI OPŠTINE LOPARE;
3. ODLUKA O ZAKLJUČIVANJU SAMOUPRAVNOG SPORAZUMA O USVOJENOM PROGRAMU MJERA ZA SANIRANJE EKONOMSKO-FINANSIJSKOG STANJA SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE ZA REGIONALNE PUTEVE;
4. ODLUKA O ZAŠTITI I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPŠTINE LOPARE;
5. ODLUKA O USVAJANJU INVESTICIONOG PROGRAMA IZGRADNJE II ETAPE REGULACIJE RIJEKE GNJICE U LOPARAMA;
6. ODLUKA O ZADUŽENJU OPŠTINE LOPARE ZA DUGOROČNI KREDIT ZA IZGRADNJU II ETAPE REGULACIJE RIJEKE GNJICE SA PRITOKAMA U LOPARAMA;
7. ODLUKA O IZJENI I DOPUNI ODLUKE O VJEŠTAČKOM OBJEŠNJAVANJU, PRIRODNOI OPLODJAVANJU KRAVA I ODABIRANJU BIKOVA ZA RASPLOD.

Na osnovu člana 305. i 306. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78/, Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, održanoj dana 28. DECEMBRA 1983. godine,  
d o n o s i

## O D L O Ž B E

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE L O P A R E

#### Član 1.

U Statutu opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78/, u članu 3. briše se riječ "Sitari".

#### Član 2.

Član 5. briše se.

#### Član 3. ✓

Član 17. mijenja se i glasi: "Radi uskladjivanja odnosa u društvenoj reprodukciji i usmjeravanju razvoja na samoupravnoj osnovi u različitim oblicima međusobnog povezivanja, aktivnosti samoupravnih organizacija i zajednica u kojima radnici i drugi radni ljudi upravljaju poslovima i sredstvima društvene reprodukcije i radi opšteg razvoja privrednih i društvenih djelatnosti i jačanja odbrambene sposobnosti u opštini, Skupština opštine donosi srednjoročni i dugoročni plan društveno-ekonomskog razvoja opštine i rezoluciju o politici ostvarivanja srednjoročnog plana".

#### Član 4.

U članu 20. dodaje se novi stav koji glasi: "Izvršni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje obavještava Skupštinu opštine o ostvarivanju srednjoročnog plana."

#### Član 5.

Član 57. briše se.

#### Član 6.

Član 62. briše se .

## Član 7.

U členu 67. stav 1. mijenja se i glasi: "U ostvarivanju neotudjivih potreba djece, omladine i radnih ljudi za fizičku vježbanu, sportom i rekreativnom aktivnošću u opštini se obezbeđuju materijalni, kadrovski i drugi uslovi za razvoj fizičke kulture, a naročito:

- stvaranje sredstava za finansiranje fizičke kulture i proširenje materijalne osnove na bazi slobodne razmjene rada, kroz aktivnost samoupravne interesne zajednice fizičke kulture,

-- organizovano i ravnomjerno izgradjivanje objekata za fizičku kulturu za potrebe djece predškolskog uzrasta, radnih ljudi i građana na području mjesnih zajednica.

U aliniji 1. stav 1. umjesto riječi "obezbeđuju" stavlja se riječ "stvaranje".

Alinija 4. stava 1. briše se.

## Član 8.

Poslije člana 69. dodaje se članovi 69-a. i 69-b. koji glase:

## Član 69-a.

"Skupština opštine, organizacije udruženog rada, mjesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice staraju se za svestrani razvitak tehničke kulture na području opštine radi sve većeg i bržeg uvođenja mehanizacije i automatizacije u savremeni proces proizvodnje i stvaranja uslova za što bolje korištenje tehničkih sredstava koja neposredno služe podizanju društvenog standarda radnih ljudi kao i njihovog međusobnog zbližavanja i osposobljavanja.

## Član 69-b.

U opštini se vodi posebna briga o objektima i sredstvima tehničke kulture (klub radio amatera, radio stanica i dr.) koja imaju širi društveni značaj i služe radnim ljudima i građanima u ostvarivanju radio-proizvodnih rezultata i zadataka iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

U cilju postizanja što boljih rezultata na unapređivanju tehničke kulture ostvaruje se saradnja sa JNA, opštinskim štabom teritorijalne odbrane i drugim organima i organizacijama.

## Član 9.

Član 80. mijenja se i glasi: Skupština opštine, Opštinska konferencija Saveza komunista, Opštinska konferencija SSRN, Opštinsko vijeće Saveza sindikata, Opštinska konferencija SSO, Opštinski odbor Saveza udruženja boraca i druge organizacije kao i organi samoupravnih organizacija i zajednica i radni ljudi, u skladu sa politikom Saveza komunista Jugoslavije i Saveza komunista Bosne i Hercegovine, su nosioci kadrovske politike u opštini, koji se konkretnije utvrđuje društvenim dogovorom o ostvarivanju kadrovske politike.

## Član 10.

Poslije člana 80. dodaju se novi članovi: 80-a, 80-b, 80-c. i 80-d, koji glase:

## Član 80-a.

U vršenju poslova u oblasti kadrovske politike Skupština opštine naročito:

1. Razmatra i analizira rad i kretanje poslovnih i drugih rukovodnih kadrova u opštini i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju povrdjivanja samoupravnih prava radnih ljudi i društvenog vlasništva ili neispunjavanja zakonom utvrđenih ili ugovorom preuzetih obaveza;
2. Imenuje funkcionere Skupštine, starješine organa uprave i opštinskih upravnih organizacija i prati njihov rad;
3. Utvrđuje plan kadrovskih potreba, evidentira perspektivne kadrove i organizacije praćenja i usavršavanja tih kadrova;
4. U saradnji sa Opštinskom organizacijom SSRN, Savezom komunista, Sindikatom i drugim samoupravnim organima samoupravnih organizacija i zajednica razmatra opšta pitanja kadrovske politike i izgradnje kadrova i preduzima mjere za poboljšanje i unapređivanje kadrovskog stanja u pojedinim oblastima privrede društvenih djelatnosti u okviru utvrđenih mjerila za odabiranje kadrova;
5. Podstiče udruživanje sredstava za kreditiranje i stipendiranje studenata i djaka na načelu uzajamnosti i solidarnosti i u tu svrhu obezbeđuje u skladu sa svojim mogućnostima sredstava;

6. Vršiti i druge poslove iz oblasti kadrovske politike u skladu sa pravima i dužnostima opštine.

Član 30-b.

Radnici i drugi radni ljudi u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama, samoupravnim sporazumom ili drugim samoupravnim opštim aktom, utvrđuju način, postupak i kriterije za izbor rukovodećih organa kojima se obezbeđuje i sprovodi dosledna primjena demokratskog principa u odlučivanju i ravnopravne nacionalne zastupljenosti i kadrovske politici i izbor na odgovorne dužnosti i radna mesta. Kadrova koji imaju potrebne stručne i radne kvalitete koji se svojim moralno-političkim opredjeljenjima i ponašanjem ističu kao dosledni borci za revolucionarni kurs i politiku Saveza komunista, za razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa i odlučujuću ulogu radničke klase i drugih radnih ljudi za bratstvo i jedinstvo, ravnopravnost i socijalističko zajedništvo svih naroda i narodnosti, za jačanje sistema opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, za jačanje nezavisne i nesvrstane spoljne politike naše zemlje, za ostvarivanje socijalističkog principa da samo rad i rezultati rada određuju materijalni i društveni položaj u društvu, koji su nosioci inicijativa za primjenu savremene organizacije, naučnih dostignuća i racionalizatorstva, za povećanje ekonomičnosti rada i koji uživaju ugled i povjerenje u sredini u kojoj žive i rade.

Član 30-c.

Osnovne i druge organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, mjesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice su obavezne da se u ostvarivanju kadrovske politike rukovode principima i kriterijima sadržanim u društvenom dogovoru o ostvarivanju kadrovske politike u opštini, da te principe i kriterije konkretizuju i ugled u svoje samoupravne sporazume i druge opšte akte i da ih dosledno ostvaruju.

Član 30-d.

Organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice svojim planovima i programima rada i razvoja utvrđuju svoje kadrovske potrebe i način obezbjeđivanja kadrova.

Član 11.

Član 34. briše se.

## Član 12.

Član 103. mijenja se i glasi: "Skupština opštine, u okviru prava i dužnosti društveno-političke zajednice, u vršenju društvenog nadzora protresa opšta pitanja u vezi sa sprovođenjem politike i izvršavanja zakona i drugih propisa i akata, raspolaganjem društvenim sredstvima kao i načinom ostvarivanja prava i dužnosti organa, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica.

Skupština opštine vrši društveni nadzor u saradnji sa organima upravljanja i organima samoupravne radničke kontrole u organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama i utiče na razvijanje odgovornosti i socijalističkih normi ponašanja u ostvarivanju samoupravljanja, racionalnog i celishoćnog poslovanja i raspolaganja društvenim sredinama.

Skupština opštine vrši društveni nadzor neposredno ili preko posrednog organa Skupštine.

## Član 13.

U članu 104. stav 1. mijenja se i glasi: "Skupština opštine u vršenju društvenog nadzora ukazuje na pojave koje mogu imati teže posljedice i daje preporuke samoupravnim organizacijama odnosno zajednicama u pogledu mjera koje treba preduzeti radi zaštite društvene imovine uspostavljanja poremećenih samoupravnih odnosa kao i otklanjanja drugih društveno štetnih pojava i upućuje predloge nadležnim organima za preduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti".

## Član 14.

U naslovu tačke 21. u glavi III umjesto riječi "u opštini" upisuju se riječi "pred organima uprave".

## Član 15.

Član 106. briše se.

## Član 16.

U članu 107. umjesto riječi "opštinski organi i organizacije" upisuju se riječi: "organi uprave i opštinske upravne organizacije".

## Član 17.

U članu 114. brišu se riječi: "Savez sindikata, kao i Socijalistički savez".

## Član 18.

Član 119. mijenja se i glasi: "Mjesna zajednica se obrazuje za područje koje predstavlja takvu prostornu cjelinu u kojoj su radni ljudi i građani upućeni jedni na druge u svakodnevnom životu i radu i na kojem postoje uslovi da:

- organizuju svoje organe na delegatskoj osnovi
- putem delegacija i delegata učestvuju u vršenju društvenih poslova i u odlučivanju o pitanjima od zajedničkog interesa u Skupštini opštine, Skupštinama širih društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica,
- ostvaruju prava i dužnosti društvenog planiranja i na toj osnovi se povezuju sa organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama u cilju zadovoljavanja zajedničkih interesa i potreba,
- organizovano učestvuju u opštenarodnoj odbrani i društvenoj samozaštiti,
- upravljaju društvenim sredstvima koja služe za zadovoljavanje zajedničkih potreba u mjesnoj zajednici i ta sredstva održavaju i obnavljaju.

## Član 19.

Član 120. mijenja se i glasi: "Inicijativa za obrazovanje mjesne zajednice ili promjenu njenog područja upućuje se Mjesnoj konferenciji SSRN na području za koje se obrazuje mjesna zajednica.

Mjesna konferencija SSRN je obavezna da po primljenoj inicijativi utvrdi plan aktivnosti za izjašnjavanje radnih ljudi i građana koji će sadržavati i rokove za pojedine faze postupka obrazovanja mjesne zajednice.

## Član 20.

Poslije člana 120. dodaju se članovi 120-a. i 120-b. koji glase:

## Član 120-a.

Inicijativa za obrazovanje mjesne zajednice koja podnosi zakonom odredjeni krug predlagača, mora biti obrazložena odnosno sadržavati sljedeće podatke:

- područje za koje se predlaže obrazovanje mjesne zajednice,



- način na koji se predlaže obrazovanje mjesne zajednice /izdvajanje, razdvajanje, pripremanje, spajanje ili promjena područja/ i

- razloge zbog kojih se predlaže obrazovanje mjesne zajednice ili promjena njenog područja.

Inicijativa iz prethodnog stava se dostavlja u pismenom obliku.

#### Član 120-b.

O pokrenutoj inicijativi za obrazovanje mjesne zajednice ili promjenu mjesnog područja odlučuje se na zborovinu radnih ljudi i građana sa područja za koje se obrazuje mjesna zajednica, na kojem mora biti prisutno najmanje jedna desetina radnih ljudi i građana sa područja tog zbora.

Odluka o prihvaćenoj inicijativi, koja se suatna donesenom, ako je za nju glasala većina prisutnih na zboru mora sadržavati podatke o vremenu održavanja zbora o broju prisutnih, o tome koliki se broj učesnika zbora izjasnilo za ili protiv inicijative, kao i o broju uzdržanih od izjašnjavanja.

Odluku iz prethodnog stava potpisuje predsjedavajući zbora i u pismenom obliku dostavlja Skupštini mjesne zajednice na kojem području treba da se obrazuje nova mjesna zajednica, radi raspisivanja referenduma.

#### Član 21.

Član 121. briše se.

#### Član 22.

Član 122. mijenja se i glasi: "Mjesna zajednica je obrazovana ako se za odluku o njenom obrazovanju izjasnila referendumom većina radnih ljudi i građana sa područja za koje se obrazuje mjesna zajednica.

Odluka o obrazovanju mjesne zajednice objavljuje se u "Službenom glasniku opštine Iopare".

#### Član 23.

Poslije člana 122. dodaju se novi članovi 122-b, i 122-c. koji glase:

#### Član 122-a.

Medjusobni odnosi između postojeće mjesne zajednice i novobrazovne mjesne zajednice uređuje se Službenim sporazumom koji se zaključuje u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine obrazovanja mjesne

zajednice. Samoupravni sporazum priprema radna grupa izabrana od delegata Skupštine postojeće mjesne zajednice i novoobrazovne. Samoupravni sporazumi kojima se uređuju odnosi između novoobrazovne i postojeće mjesne zajednice sadrži pored ostalog naročito sljedeće podatke:

- način podjele društvenih sredstava, zajedničko korištenje imovine i sredstava koja se ne mogu podijeliti, sprovođenje ranije započetih akcija i druga pitanja neophodna za dalje funkcionisanje mjesnih zajednica.

Ukoliko se sporazum ne zaključi u roku iz stava 1. ovog člana Skupština opštine će svojim aktom utvrditi pitanja neophodna za dalje funkcionisanje mjesnih zajednica.

#### Član 122-b.

Samoupravljanje u mjesnoj zajednici ostvaruju radni ljudi i građani putem referendumu, organa u mjesnoj zajednici, zborova, kućnih savjeta, skupova potrošača i korisnika usluga, u mjesnim organizacijama Socijalističkog saveza i društvenim organizacijama i udruženjima građana, putem samoupravnog sporazumjevanja i društvenog dogovaranja, preko delegata u organima upravljanja, organizacijama udruženog rada koje obavljaju djelatnost od posebnog društvenog interesa i u organima upravljanja, samoupravnih interesnih zajednica, te preko delegacija i delegata u Skupštini opštine.

#### Član 122-c.

U mjesnoj zajednici se obrazuje Skupština mjesne zajednice koja se konstituise na delegatskom principu.

U Skupštinu mjesne zajednice delegate delegiraju radni ljudi i građani koji žive na području mjesne zajednice, neposredno na zboru radnih ljudi i građana, kao i društveno-političke organizacije, društvene organizacije i udruženja građana sa područja mjesne zajednice.

Sastav Skupštine mjesne zajednice treba da odgovara socijalnoj i drugoj strukturi radnih ljudi i građana u mjesnoj zajednici.

#### Član 24.

Članovi 123, 124. i 125. brišu se.

#### Član 25.

Član 127. mijenja se i glasi: "Radni ljudi i građani u mjesnoj zajednici donose Statut mjesne zajednice.

Statutom mjesne zajednice regulišu se prava i dužnosti mjesne zajednice, a naročito:

- organizacija, samoupravni organi, sastav Skupštine, odnosi sa osnovnim organizacijama udruženog rada, odnosi sa samoupravnim interesnim zajednicama, odnosi sa društveno-političkim i društvenim organizacijama i Skupštinama opštine, postupak obrazovanja mjesne zajednice, osnovna pitanja materijalne osnove mjesne zajednice, narodna odbrana i društvena samozaštita, postupak zaključenja društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice i život radnih ljudi i građana u mjesnoj zajednici.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica.

Mjesna zajednica kao pravno lice upisuje se u registar mjesne zajednice u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine opštine".

#### Član 26.

Poslije člana 127. dodaje se novi članovi 127-a. i 127-b. koji glase:

#### Član 127-a.

U postupku izrade detaljnih urbanističkih planova, programa razvoja uslužnih i komunalnih djelatnosti, djelatnosti snabdjevanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvenih i drugih djelatnosti od interesa za građane, kao i u postupku donošenja opštih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za položaj i rad mjesne zajednice, Skupština opštine odnosno Skupština samoupravne interesne zajednice dužne su da zatraže predlog i mišljenje zainteresovanih mjesnih zajednica.

Skupština opštine i Skupštine samoupravnih interesnih zajednica, dužne su da razmotre predloge i mišljenja mjesne zajednice, i ukoliko se po pojedinim pitanjima iz prethodnog stava ovog člana ne postignu isti stavovi sprovodi se postupak usaglašavanja stavova u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine.

#### Član 127-b.

Skupština opštine i njeni organi, samoupravne interesne zajednice i osnovne organizacije udruženog rada brinu se o stvaranju potrebnih materijalnih i drugih uslova za rad mjesne zajednice, društveno-političkih organizacija na njenom području, kao i za organizovanje službi i djelatnosti koje služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba građana, zdravstvene zaštite, dječije zaštite, obrazovanja, PTT usluga i prodajnog prostora za neophodne prehrambene artikule.

Ove potrebe mogu se zadovoljavati za jednu ili više povezanih mjesnih zajednica i naselja.

Član 27.

U članu 130. briše se stav 1.

Član 28.

Član 133. briše se.

Član 29.

U članu 136. brišu se stavovi 4. i 5.

Član 30.

U članu 142. stav 2. mijenja se i glasi: "Skupština čine delegati koje radni ljudi i organizacije udruženog rada i druge samoupravno organizacije i zajednice, kao članovi interesne zajednice biraju i opozivaju".

Član 31.

U stavu 2. člana 172. umjesto riječi "tri" upisuju se riječ "dva", a umjesto riječi "jedna četvrtina" upisuju se riječi "šesnaest posto".

Član 32.

Poslije člana 182. dodaje se novi član 182-a. koji glasi: "Pravo učešća u razmatranju i odlučivanju o odredjenim pitanjima na zborovima u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama imaju radni ljudi koje rade u tim organizacijama i zajednicama, a pravo učešća u razmatranju i odlučivanju na zborovima radnih ljudi i građana u mjesnim zajednicama imaju radni ljudi i građani koji žive u mjesnoj zajednici, a na području na kojem se održava zbor".

Član 33.

Član 183. mijenja se i glasi "zasnivanje i održavanje zborova vrši se na način i po postupku utvrđenom Statutom organizacije udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica.

Prijedlog za sazivanje zbora može dati nadležni organ organizacije udruženog rada, mjesne, odnosno interesne zajednice, mjesna organizacija SSRN, organizacija sindikata, najmanje 20 radnih ljudi i građana sa područja zbora i odgovarajuće delegacije odnosno delegati".

## Član 34.

Član 134. mijenja se i glasi: "Zbor se može održati i na njemu radni ljudi i građani mogu punovažno odlučivati ako zboru prisustvuje određeni broj radnih ljudi i građana utvrđen Statutom odgovarajuće organizacije udruženog rada, mjesne zajednice kao i druge samoupravne organizacije i zajednice, u skladu sa Ustavom i zakonima".

## Član 35.

Poslije člana 134. dodaje se novi član 134-a. koji glasi: "Zaključci radnih ljudi i građana, donijeti na zborovima, dostavljaju se organima, odnosno organizacijama na koje se odnose, a na način i prema postupku utvrđenom u Statutu odgovarajuće organizacije odnosno zajednice".

Nadležni organ, odnosno organizacija iz prethodnog stava dužan je zaključak radnih ljudi i građana razmotriti i o svom stavu, odnosno preduzetim mjerama obavijestiti zbor najkasnije do 60 dana.

## Član 36.

Član 135. mijenja se i glasi: "Radni ljudi i građani u osnovnim organizacijama udruženog rada, mjesnim i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području opštine, putem referendumu neposredno odlučuju o pitanjima od značaja za te organizacije i zajednice".

Pitanja o kojima radni ljudi i građani odlučuju neposredno, putem referendumu, utvrđuju se statutom organizacije udruženog rada, odnosno druge samoupravne organizacije i zajednice i mjesne zajednice".

## Član 37.

Poslije člana 135. dodaju se novi članovi: 135-a, 135-b, 135-c, 135-d, 135-e, 135-f, 135-g. i 135-h koji glase:

## Član 135-a.

Skupština opštine može raspisati referendum:

- radi raspisivanja zajma radnih ljudi i građana na području opštine,
- radi zavodjenja mjesnog samodoprinosu sa područja opštine,
- radi prethodnog izjašnjavanja radnih ljudi i građana o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Skupštine opštine,

- akata,
- radi potvrđivanja odluka i drugih svojih
  - i o drugim pitanjima za koje je to određeno zakonom, odnosno Društvenim dogovorom.

#### Član 185-b.

Skupština opštine obavezno raspisuje referendum:

- kada se radi o zavodjenju mjesnog samodopri- nosa za područje opštine ili područje šire od mjesne zajednice,

- kada su zakonom ili Društvenim dogovorom utvrđena pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine o kojima je referendum obavezan,

- kada se radi o raspisivanju zajma radni ljudi i građani na području opštine.

#### Član 185-c.

Referendum se raspisuje za cijelo područje opštine ili za njegov dio.

#### Član 185-d.

Inicijativu za raspisivanje referenduma može pokrenuti organizacija udruženog rada, mjesna zajednica, samoupravna interesna zajednica, društveno-politička organizacija, udruženje radnih ljudi i građana i radni ljudi i građani, kao i vijeća Skupštine opštine.

#### Član 185-e.

Inicijativa za raspisivanje referenduma dostavlja se Skupštini opštine, koja prije odlučivanja pri- davlja mišljenje društveno-političkih organizacija opštine.

Skupština opštine dužna je razmotriti inicija- tivu za raspisivanje referenduma. Ukoliko Skupština opštine usvoji inicijativu za raspisivanje referenduma, dostavlja je Izvršnom odboru i Opštinskoj konferenciji SSN odnosno Opštinskom vijeću Saveza sindikata, radi vođenja prethodne rasprave i izjašnjavanja.

Ukoliko Skupština opštine ne prihvati inicija- tivu za raspisivanje referenduma, o tome, kao i razlozima neprihvatanja obavještava podnosioca inicijative.

#### Član 185-f.

Nakon provedene prethodne rasprave i izjašnjavanja o pokrenutoj inicijativi za raspisivanje referenduma i ako je inicijativa dobila podršku od većine zborova

radnih ljudi i građana na području za koje se predlaže raspisivanje referenduma Izvršni odbor Skupštine opštine će pripremiti prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma.

#### Član 105-g.

Odluku o raspisivanju referenduma donosi Skupština opštine na zajedničkoj sjednici svih vijeća.

Sprovođenjem referenduma rukovodi komisija koju organizuje Skupština opštine.

Sprovođenje referenduma vrši se u skladu sa zakonom.

#### Član 105-h.

Skupština opštine je dužna da najmanje jedanput godišnje putem zborova radnika, radnih ljudi i građana obavještava radnike, radne ljude i građane o ostvarenju odluke donesene referendumom.

#### Član 38.

U članu 178. briše se riječ "a samostalni su u opredjeljenju i glasanju".

#### Član 39.

Poslije člana 225. dodaje se novi član 225-a. koji glasi: "Odlukom Skupštine utvrđuje se:

a/ broj delegata koje svaka delegacija, odnosno više delegacija osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica koji vrše poslove od interesa za više osnovnih organizacija udruženog rada, iz sastava delegacije delegira u Vijeće udruženog rada,

b/ broj delegata koje svaka delegacija, odnosno više delegacija radnih ljudi u poljoprivrednoj, zanatskoj i sličnim djelatnostima koje rade na sredstvima rada, na kojima postoji pravo svojine, zajedno sa radnicima sa kojima udružuju svoj rad i sredstva rada, organizovani u zajednici i druge zakonom određene oblike udruživanja, iz sastava delegacija, delegira u Vijeće udruženog rada,

c/ broj delegata koje svaka delegacija, odnosno više delegacija radnih zajednica u državnim organima, društveno-političkim organizacijama, udruženjima i drugim radnim zajednicama koje nisu organizovane kao organizacija udruženog rada, iz sastava delegacija delegira u Vijeće udruženog rada i

d/ broj delegata koje svaka, odnosno više delegacija mjesnih zajednica delegira u Vijeće mjesnih zajednica.

## Član 40.

Član 226. mijenja se i glasi: "Broj delegata koje svaka delegacija, odnosno više delegacija osnovnih organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica delegira u Vijeće udruženog rada, utvrđuje se srazmjerno broju radnih ljudi u tim organizacijama i zajednicama u skladu sa ovim Statutom.

Ako radnim ljudima u oblasti poljoprivrede i šumarstva, kao i u oblastima obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture i fizičke kulture, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, prema broju radnih ljudi u tim oblastima ne pripada nijedan delegat, radnim ljudima u tim oblastima, delegacije radnih ljudi delegiraju u Vijeće udruženog rada po jednog delegata.

Broj delegata koje delegira svaka odnosno više delegacija i radnih ljudi koji rade u poljoprivrednoj, zanatској i sličnim djelatnostima sredstvima rada na koja postoji pravo svojine, zajedno sa radnicima sa kojima udružuju svoj rad i sredstva rada, organizovani u zajednice i druge zakonom određene oblike udruživanja, utvrđuje se u zavisnosti od veličine društvenog proizvoda opštine u čijem stvaranju učestvuju.

Broj delegata koje delegiraju delegacije mjesnih zajednica za Vijeće mjesnih zajednica utvrđuje se srazmjerno broju radnih ljudi i građana koje žive u mjesnoj zajednici.

Ako se primjenom kriterija iz prethodnog stava ne bi moglo da obezbijedi delegiranje delegata iz svih mjesnih zajednica u Vijeće mjesnih zajednica, u tom slučaju može se djelimično odstupiti od tog kriterija i omogućiti i onim mjesnim zajednicama koje približno ispunjavaju uslove iz prethodnog stava da samostalno delegiraju delegate u Vijeće mjesnih zajednica, odnosno da više delegacija mjesnih zajednica mogu delegirati zajedničkog delegata u ovo Vijeće.

## Član 41.

Poslije člana 226. dodaje se novi člana 226-a. koji glasi: "U Skupštinu opštine delegiraju svoje delegate radnici i drugi radni ljudi i građani organizovani u društveno-političke organizacije udružene u Socijalistički savez radnog naroda ili kao članovi organizacija Socijalističkog saveza radnog naroda.

Društveno-političke organizacije, u okviru Socijalističkog saveza radnog naroda, dogovorno utvrđuju jedinstvenu listu kandidata za delegate u Skupštinu opštine iz reda svojih delegacija.



O izboru ovih delegata u Skupštinu opštine izjašnjavaju se, na osnovu liste kandidata radni ljudi i građani neposredno opštim i tajnim glasanjem.

#### Član 42.

Član 227. mijenja se i glasi: "Delegati Društveno-političkog vijeća biraju se na četiri godine.

Delegiranje delegata u Vijeće udruženog rada i Vijeće mjesnih zajednica vrši se, za pojedinu sjednicu, zavisno od pitanja koja se razmatraju na sjednici vijeća ili na period od 4 godine.

U toku kandidacionog postupka u organizacijama udruženog rada ili mjesnoj zajednici, odnosno izbornoj jedinici delegacije odlučuju da li će delegirati, odnosno birati delegata za Skupštinu na 4 godine ili će, u skladu sa Statutom i zakonom delegirati promjenljivog delegata.

#### Član 43.

U članu 226. u stavu 2. brišu se riječi "delegatskih mjesta" i dodaje riječ "Delegata".

#### Član 44.

Poslije člana 228. dodaju se novi članovi 228-a, 228-b, 228-c, 228-d. i 228-e. koji glase:

#### Član 228-a.

Izbor odnosno delegiranje delegata za period od 4 godine vrši se tajnim glasanjem u skladu sa zakonom.

Delegiranje delegata za pojedinu sjednicu vrši se javnim glasanjem na način utvrdjen poslovníkom delegacije.

Ako dvije ili više delegacija zajednički delegiraju delegata za pojedinu sjednicu, način delegiranja delegata utvrdjuju delegacije sporazumno.

#### Član 228-b.

Ako delegata delegira za pojedinu sjednicu jedna delegacija, delegat se delegira na sjednici delegacije zavisno od pitanja koja se razmatraju na sjednici Skupštine.

Ako se delegat delegira za pojedinu sjednicu, a delegata delegiraju više delegacija osnovnih samoupravnih organizacija i zajednica, one obrazuju konferenciju delegacija radi uskladjivanja zajedničkih interesa i

stavova. Na konferenciji delegacija sporazumno se određuje iz koje će se delegacija delegirati delegat zavisno od pitanja koja se razmatraju na sjednici vijeća, a delegiranje odnosno glasanje za delegata vrši se na sjednici svake delegacije u skladu sa zakonom.

#### Član 228-c.

Delegiranje delegata za pojedinu sjednicu Vijeća udruženog rada i Vijeća mjesnih zajednica delegacije više javnim glasanjem, većinom članova delegacije.

Ako delegat, delegiran za pojedinu sjednicu Vijeća udruženog rada, odnosno Vijeća mjesnih zajednica bude izabran za predsjednika ili zamjenika predsjednika, odnosno podpredsjednika Skupštine ili vijeća, trajanje mandata mu se produžava u dogovoru sa delegacijom koja ga je delegirala za vrijeme dok vrši funkciju na koju je izabran, a najduže za period od jedne godine.

#### Član 228-d.

Delegati koji se delegiraju za pojedinu sjednicu uživaju imunitet samo u vremenu vršenja funkcije delegata.

#### Član 228-e.

Verifikacija mandata delegata delegiranog za pojedinu sjednicu vrši se u vijeću na osnovu pismenog uvjerenja o delegiranju.

#### Član 45.

U članu 229. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "Isto lice može biti u jednom mandatnom periodu delegat samo u jednom vijeću Skupštine opštine".

#### Član 46.

U stavu 3. članu 249. umjesto riječi "saniranje" upisati riječ "skidanje".

#### Član 47.

U članu 273. stav 4. briše se.

#### Član 48.

Ispred teksta tačke 3. i 4. člana 279. unose se riječi "Opštinski savjet za pitanja bezbjednosti, član 279-a".

## Član 49.

Poslije člana 281. dodaje se novi člana 281. koji glasi: "Komitet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozastitu".

Skupština opštine obrazuje Komitet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozastitu na način utvrđen zakonom.

Komitet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozastitu organizuje i usuglašava sistem društvene samozastite u opštini u skladu sa Ustavom i zakonom".

## Član 50.

U stavu 2. člana 291. umjesto riječi posebne opštinske organizacije treba da stoje riječi: "Opštinske upravne organizacije".

## Član 51.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE  
Broj: 023-01-520  
Datum: 28.12.1983. godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE IA  
Mujaga Mehanović, s

Na osnovu člana 29. Zakona o premjeru i katastralnim zemljištima /"Službeni list SRBiH", broj 14/78/ i člana 23 Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare broj 4/78/, Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Višeg udruženog rada, Višeg mjesnih zajednica i Društva političkog vijeca, održanoj dana 28. DECEMBRA 1983. godin

## O D L U K U

### O PODRUČJIMA I NAZIVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA KOJE SE USTANOVLJAVAJU NA TERITORIJ RITORIJ OPŠTINE LOPARE

#### Član 1.

Na teritoriji opštine Lopare ustanovljavaju sljedeće katastarske opštine:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. K.O. BOBETINO BRDO   | 20. K.O. MILINO SELO |
| 2. K.O. BREZJE          | 21. K.O. MIROSAVCI   |
| 3. K.O. BRIJEST         | 22. K.O. MRTVICA     |
| 4. K.O. BRNJIK          | 23. K.O. NAHVIOCI    |
| 5. K.O. BRUSNICA        | 24. K.O. PELJAVE     |
| 6. K.O. BUČJE           | 25. K.O. PIPERI      |
| 7. K.O. ČELIĆ           | 26. K.O. PIRKOVCI    |
| 8. K.O. DRIJEŃA         | 27. K.O. PODGORA     |
| 9. K.O. HUNCI           | 28. K.O. PRIBOJ      |
| 10. K.O. JABLANICA      | 29. K.O. PUKIS       |
| 11. K.O. KONJIKOVIĆI    | 30. K.O. PUŠKOVAC    |
| 12. K.O. KORETAŠI       | 31. K.O. RATKOVIĆI   |
| 13. K.O. KORAJ          | 32. K.O. RAZLJEVO II |
| 14. K.O. KOZJAK         | 33. K.O. ŠMILJEVAC   |
| 15. K.O. LABUČKA        | 34. K.O. TOBUT       |
| 16. K.O. LOPARE -- GRAD | 35. K.O. VAKUF       |
| 17. K.O. LUKAVICA       | 36. K.O. VELINO SELO |
| 18. K.O. MACKOVAC       | 37. K.O. VISORI      |
| 19. K.O. MILADIĆI       | 38. K.O. VRAZIĆI     |

#### Član 2.

Područja ustanovljenih katastarskih opština člana 1. ove Odluke obuhvataju naseljena mjesta, i to:

1. K.O. BOBETINO BRDO, obuhvata naseljeno mjesto Bobetino Brdo;
2. K.O. BREZJE, obuhvata naseljeno mjesto Brezje;
3. K.O. BRIJEST, obuhvata naseljeno mjesto Brijest;
4. K.O. BRNJIK, OBUHVATA naseljeno mjesto Brnjik;

5. K.O. BRUSNICA, obuhvata naseljeno mjesto Brusnica;
6. K.O. BUČJE, obuhvata naseljeno mjesto Bučje
7. K.O. ČELIĆ, obuhvata naseljeno mjesto Čelić
8. K.O. DRIJENČA, obuhvata naseljeno mjesto Drijenča;
9. K.O. HUMCI, obuhvata naseljeno mjesto Humci selo Sitari;
10. K.O. JABLANICA, obuhvata naseljeno mjesto Jablanica;
11. K.O. KONJIKOVIĆI, obuhvata dio od naseljenog mjesta Konjikovići, opština Tuzla;
12. K.O. KORETAŠI, obuhvata naseljeno mjesto Koretaši;
13. K.O. KORAJ, obuhvata naseljeno mjesto Koraj
14. K.O. KOZJAK, obuhvata naseljeno mjesto Kozjak
15. K.O. LABUCKA, obuhvata selo Labucka, selo Vukosavci i Lopare Selo;
16. K.O. LOPARE - GRAD, obuhvata naseljeno mjesto Lopare - grad i dio naselja Mačkovac - Sor;
17. K.O. LUKAVICA, obuhvata naseljeno mjesto Lukavica;
18. K.O. MAČKOVAC, obuhvata naseljeno mjesto Gornji Mačkovac;
19. K.O. MILADIĆI, obuhvata naseljeno mjesto Miladići;
20. K.O. MILINO SELO, obuhvata naseljeno mjesto Milino Selo;
21. K.O. MIROSAVCI, obuhvata naseljeno mjesto Mirosavci;
22. K.O. Mrtvica, obuhvata naseljeno mjesto Mrtvica;
23. K.O. NAHVIOCI, obuhvata naselje Šibošnica i naseljeno mjesto Nahvioci;
24. K.O. PELJAVE, obuhvata naseljeno mjesto Peljave
25. K.O. PIPERI, obuhvata naseljeno mjesto Piperi
26. K.O. PIRKOVCI, obuhvata naseljeno mjesto Pirkovci;
27. K.O. PODGORA, obuhvata naseljeno mjesto Podgora i selo Lipovice;
28. K.O. PRIBOJ, obuhvata naseljeno mjesto Priboj
29. K.O. PUKIŠ, obuhvata naseljeno mjesto Pukiš
30. K.O. PUŠKOVAC, obuhvata naseljeno mjesto Puškovac;

31. K.O. RATKOVIĆI, obuhvata naseljeno mjesto Ratkovići;
32. K.O. RAŽLJEVO II, obuhvata dio teritorije naselja Ražljevo opština Brčko;
33. K.O. SMILJEVAC, obuhvata naseljeno mjesto Smiljevac;
34. K.O. TOBUT, obuhvata naseljeno mjesto Tobut;
35. K.O. VAKUF, obuhvata naseljeno mjesto Vakuf;
36. K.O. VELINO SELO, obuhvata naseljeno mjesto Velino Selo;
37. K.O. VISORI, obuhvata naseljeno mjesto Visori;
38. K.O. VRAŽIĆI, obuhvata naseljeno mjesto Vražići.

#### Član 3.

Granica navedenih katastarskih opština utvrdit će se i obilježiti posebna komisija koju imenuje Skupština opštine na predlog Opštinske geodetske uprave, a koju sačinjava geodetski stručnjak i po dva građanina sa područja katastarske opštine čije se granice utvrđuju i obelježavaju.

Za granice katastarskih opština koje su ujedno i granice društveno-političkih zajednica, Komisija za razgraničenje sporazumno će obrazovati Skupštine opštine čija se granica utvrđuje.

#### Član 4.

Do završetka premjera i izrade novog katastarsa cijelog područja opštine Lopare primjenjivat će se dosadašnja podjela na katastarske opštine i područja koja obuhvataju sa dosadašnjim granicama katastarskih opština.

#### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE  
Broj: 025-01-524  
Datum: 28.12.1983.godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE  
Rajaga Behanović, s.r.

Na osnovu člana 243. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78/, i člana 243. Poslovnika Skupštine opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 2/83/, Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća od 28. decembra 1983. godine, d o n o s i

## O D L U K U

O ZAKLJUČIVANJU SAMOUPRAVNOG SPORAZUMA O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA PO USVOJENOM PROGRAMU MJERA ZA SANIRANJE EKONOMSKO-FINANSIJSKOG STANJA SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE ZA REGIONALNE PUTEVE

### Član 1.

Zaključuje se Samoupravni sporazum o udruživanju sredstava po usvojenom programu mjera za saniranje ekonomsko-finansijskog stanja Samoupravne interesne zajednice za regionalne puteve Tuzla.

### Član 2.

Za podpisivanje Samoupravnog sporazuma iz člana 1. ove Odluke, ovlašćuje se Mujaga Mehanović, predsjednik Skupštine opštine Lopare.

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana po objavljivanju u "Službenom glasniku opštine Lopare.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: 023-01-10  
Datum, 28. decembra 1983.

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE

Mujaga Mehanović, s.r.

Na osnovu člana 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. i 20. Zakona o zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta /"Službeni list SRBIH", broj 57/75/ i člana 239. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare" broj 4/78/, Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada i Vijeća mjesnih zajednica u ravnopravnoj djelokrugu održanoj 28. DECEMBRA 1985. godine, d o n o s i

## O D L U K U

### O ZAŠTITI I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPŠTINE LOPARE

#### I ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

##### Član 1.

Poljoprivredno zemljište bez obzira u čijoj se svojini nalazi je od opšteg interesa i mora se zaštititi i koristiti u skladu s prirodnim i ekonomskim uslovima proizvodnje.

##### Član 2.

Pod poljoprivrednim zemljištem smatraju se: oranice, voćnjaci livade, pašnjaci i drugo zemljište koje bi svojom prirodnim i ekonomskim uslovima najkorisnije služilo opštini interesima ako bi se koristilo za poljoprivrednu proizvodnju.

##### Član 3.

Površine poljoprivrednog zemljišta u pravilu ne mogu se smanjivati.

##### Član 4.

Kao poljoprivredno zemljište visoke vrijednosti na području opštine Lopare određuju se sljedeći kompleksi:

#### a/ Kompleksi kod OOK "Bratstvo" Koraj

1. Voćnjak "Zidine" u površini	3,14 ha
2. Voćnjak "Kosa" u površini	22,30 ha
3. Voćnjak "Stan" u površini	12,60 ha
4. Voćnjak "Dolovi" u površini	13,80 ha
5. Voćnjak "Dubrave" u površini	7,88 ha
6. Voćnjak "Zabrnice" u površini	10,70 ha
7. Oranica "Luka" u površini	35,50 ha

#### b/ Kompleksi kod OZO "Voćar" Čolić

1. Voćnjak "Kose" u površini	6,04 ha
2. Voćnjak "Kneževići" u površini	21,32 ha



2.

3. Voćnjak "Vukovnice" u površini od	21,86 ha
4. Voćnjak "Salakuša-Polje" u površini /15,70 + 8,00/	23,70 ha
5. Oranica "Šipovača" u površini	40,61 ha
6. Oranica "Salakuša-Polje" u površini	6,52 ha
7. Oranica "Čerik-čuge njive" "	32,89 ha
8. Oranica "Buk" u površini	87,09 ha
9. Oranica "Kosa Bobetsko" u površini	9,26 ha
10. Oranica "Rašidovača" u površini	9,14 ha

## c/ Kompleksi kod PZ "Dojčin Lukić" Lopare

1. Voćnjak "Paulja" u površini Sibošnica	76,84 ha
2. Voćnjak "Makva" u površini Makrovac	89,32 ha
3. Voćnjak "Brezovača" u površini Gračjevinu	91,02 ha
4. Oranica "Polja" u površini Prilboj	14,35 ha
5. Oranica "Rašidovo Polje" u površini Sibošnica	7,00 ha

Gore navedeni kompleksi ne mogu se koristiti u nepoljoprivredne svrhe.

## Član 5.

Za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe pored kupoprodajne cijene ili davanja druge naknade za prenos prava korišćenja, odnosno prava svojine plaća se naknada u dinarima po m<sup>2</sup> i to:

	K L A S A							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Oranica	60	50	45	40	30	25	20	10
2. Voćnjak	60	50	45	40	35	30	25	20
3. Livađa	50	40						
4. Pašnjak	30	25	20	15	10			

Utvrđivanje visine naknade vrši se na osnovu katastarskog stanja zemljišta u vreme utvrđivanja naknade.

## Član 6.

Naknada iz prethodnog člana uplaćuje se na poseban račun opštine /SIZ za unapređenje poljoprivrede/, a sredstva će se koristiti samo za određenu namjenu prema posebnoj Programu i predračunu prihoda i rashoda koje donosi Izvršni odbor Skupštine opštine ili drugo ovlašćeno tijelo /SIZ za unapređenje poljoprivrede/.

## Član 7.

Uplata naknade će se primjenjivati od 01.01.1984. godine na svo poljoprivredno zemljište koje se nalazi u pro-  
uctu, a ne koristi u poljoprivredne svrhe.

Ako je zemljište sposobno za poljoprivrednu pro-  
izvodnju iako je nekima propisana ili planom predviđeno da  
se koristi u nepoljoprivredne svrhe smatra se poljoprivrednim  
sve dok se ne počne koristiti za neke druge namjene.

Oslobodjeni plaćanja naknade su samo vlasnici pol-  
joprivrednog zemljišta - zemljoposjednici kada na tom svom  
zemljištu podižu stambeno i gospodarske objekte.

Naknada se plaća za cijelu građevinsku parcelu,  
a ne samo na gabarit objekta.

## Član 8.

Eksploatacija ciglarske gline, pijeska, šljunka,  
krečnjaka, uglja i drugih vrsta kamena /u daljem tekstu:  
mineralne sirovine/ ne može se odobriti na poljoprivrednom  
zemljištu izuzev ako postoji širi društveni interes /zahr-  
tjev IZ, opštine, Republike/.

Ako se dozvoli eksploatacija uz pribavljanje  
odobrenja eksploataciju može vršiti samo IZ ili druga organi-  
zacija udruženog rada.

Nakon završene eksploatacije poljoprivredno  
zemljište se mora privesti kulturi, odnosno osposobiti za  
poljoprivrednu proizvodnju, shodno odredbama o rudarstvu  
/"Službeni list SRBiH", broj 36/73/.

## Član 9.

Sva poljoprivredna zemljišta vlasnik je dužan  
da štiti od požara.

Zabranjeno je na parcelama poljoprivrednog zem-  
ljišta paliti otvorene vatre /spaljivanje biljnih ostataka/  
izuzev ako se prethodno preduzmu mjere sigurnosti /odobra-  
vanje kvačev, parcela toliko daleko da plamen ne ugrozi  
usjev na susjednoj parceli, ne paliti vatru za vrijeme vjetrova  
i druge mjere/.

Isto tako zabranjeno je spaljivanje živica i  
međa bez saglasnosti.

## II KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

## Član 10.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta  
dužni su isto koristiti na način koji najviše odgovara pri-

rodnih osobinama zemljišta i postojećim ekonomskim i tehničkim uslovima.

#### Član 11.

Ako se zemljište ne koristi - obrađuje duže od dvije godine bilo da se nalazi u privatnoj ili društvenoj svojini isto se može izuzeti od vlasnika i preduzeti mjere propisane Zakonom o zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

#### Član 12.

Dozvoljava se promjene kulture zemljišta samo u cilju intenziviranja proizvodnje, izuzev površina koje su proglašene erozivnim područjem.

#### Član 13.

Sve poljoprivredne površine, usjevi, voćna stabla i plodovi u stanju vegetacije i urbani dok se nalaze na poljoprivrednom zemljištu zaštićuju se od poljske štete učinjene od ljudi i stoke.

#### Član 14.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su da čuvaju i štite svoja imanja lično ili preko ovlaštenih čuvara.

Naknada za učinjenu poljsku štetu ostvaruju se putem ravnogovnog vijeća IZ, Šuda za prekršaje ili nadležnog Općinskog suda.

#### Član 15.

Sječa i druga oštećenja voćnih stabala je zabranjena. Izuzetno od prethodnog stava može se vršiti sječa i kucenje većih stabala ako su pored biološkim odumiranjem /prestarjela, osušena, polomljena ili zaražena opasnim biljnim bolestima i štetočinama/ u toj mjeri da se ne mogu osposobiti za dalji rod kao i u slučajevima opravdane izajene kulture i odobrene izgradnje građevinskih objekata, uz pribavljenu saglasnost poljoprivredne inspekcije.

#### Član 16.

Sječa orahovih stabala može se vršiti samo uz odobrenje poljoprivredne inspekcije pod uslovima prethodnog člana, ali tako da se za svako posječeno stablo posade /uzgoje tri sadnice oraha kvalitetne sorte/.

III N A D Z O R

## Član 17.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove Odluke vrše organi poljoprivredne inspekcije na način i pod uslovima utvrđenima Zakonom o poljoprivrednoj inspekciji /"Službeni list SRBiH", broj 29/77/.

## IV KAZNENE ODREDBE

## Član 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se pojedinac, ako učine sljedeće:

1. Ako počne koristiti poljoprivredno zemljište u nepoljoprivredne svrhe prije izvršene uplate /član 5. i 6/.
2. Vršiti eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja /član 8./;
3. Ako izazove požar i nanese štetu drugom licu /član 9./;
4. Neiskorišćavanja poljoprivrednog zemljišta /član 10./;
5. Neobrađuje zemljište duže od dvije godine /član 11./;
6. Sječe voćnih stabala bez odobrenja /član 15./;
7. Nanosi poljsku štetu drugim licima, lično ili svojom stokom /član 13./.

Organizacije udruženog rada ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj na osnovu Zakona o zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

## V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 19.

Stupanje na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta na području opštine Lopare donijete 20.12.1976. godine objavljeno u /"Službenom glasniku opštine Lopare", broj 1/77/.

## Član 20.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana usvajanja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SLUŽBENA OPŠTINE LOPARE  
Broj: 025-01-523  
Datum: 26.12.1983.godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE  
Mujaga Mehanović, s.r.

PREDSJEDNIK  
VIJEĆA UDRUŽENJE RADA  
Hanka Tupković, s.r.

PREDSJEDNIK  
VIJEĆA MJEŠTNIH ZAJEDNICA  
Mihajlo Kenjić, s.r.

Na osnovu člana 6. Zakona o obezbjedjenju sredstava za izgradnju investicionih objekata /"Službeni list SRBiH", broj 17/80/ i člana 240. stav 1. tačke 2. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/72/ Skupština opštine Lopare, na sjednici Vijeća udruženog rada i Društveno-političkog vijeća u ravnopravnom djelokrugu od 28.12.1983. godine.

## O D L U K U

### O USVAJANJU INVESTICIONOG PROGRAMA IZGRADNJE II. ETAPE REGULACIJE RIJEKE GNJICE U LOPARAMA

#### Član 1.

Usvaja se investicioni program za izgradnju II etape regulacije rijeke Gnjice od km 921,43 - 1+237,60 sa pritokama sa ukupnom predračunskom vrijednošću od 30.952.381 dinara /"Slovima: Tridesetmilijonadovetstopedesetdvijehiljadetrstoosamdesetjedan dinar/.

#### Član 2.

Sredstva za finansiranje II etape u dužini od 316,17 m sa pritokama obezbijediće se iz slijedećih izvora:

- Skupština opštine Lopare iz vlastitih izvora 14,77% ..... 4.571.429 din.
- SIZ za Vodoprivredu Sarajevo 45,23% ..... 14.000.000 din.
- Kredit Republičkog fonda za kreditiranje bržeg privrednog razvoja nedovoljno razvijenih područja 40% ..... 12.380.952 din.

U K U P N O: 30.952.381 din.

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE  
Broj: 023-01-035  
Datum: 28.12.1983.g.

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE  
Mehanović Mujica, s.r.

PREDSJEDNIK  
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA  
Hamza Tupković, s.r.

PREDSJEDNIK  
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA  
Ernedina Čerimagićs, r.

Na osnovu člana 33. Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba /"Službeni list SRBiH", broj 40/79/ i člana 240. stav 1. tačke 2. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78/, Skupština opštine Lopare, na sjednici Vijeća udruženog rada i Društveno-političkog vijeća u ravnopravnom djelokrugu od 29.12.1983.godine, d o n o s i

## O D L U K U

### O ZADUŽENJU OPŠTINE LOPARE ZA DUGOROČNI KREDIT ZA IZGRADNJU II ETAPE REGULACIJE RIJEKE GNJICE SA PRITOKAMA U LOPARAMA

#### Član 1.

Odobrava se da se opština Lopare zaduži kod Privredne banke Sarajevo - Udružena banka iz sredstava Republičkog fonda za kreditiranje bržeg privrednog razvoja nedovoljno razvijenih područja za investicioni kredit u iznosu od:

12.381.000 dinara

/Slovima: Dvanaestmilijonatristoosamdesetjednihiljada dinara/  
sa rokom otplate i kamatnom stopom propisanom od strane navedene banke.

#### Član 2.

Sredstva kredita će se upotrijebiti za finansiranje izgradnje II etape regulacije rijeke Gnjice sa pritokama u Loparama.

#### Član 3.

Za potpisivanje ugovora o kreditu sa PBS - Udružena banka Sarajevo ovlađuje se predsjednik Izvrnog odbora Skupštine opštine Lopare.

#### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE  
Broj: 023-01-534  
Datum: /28.12.1983.godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE  
Mujaga Mehanović, r.

PREDSJEDNIK  
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA  
Hanza Tupković, s.r.

PREDSJEDNIK  
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA  
Ermedina Čerinagić, s.r.

Na osnovu člana 27, 34. i 35. Zakona o mjerama  
unapređenja stočarstva /"Službeni list SRBIH", broj 7/76/  
člana 181. Statuta opštine Lopare, Skupština opštine Lopare  
na sjednici Vijeća udruženog rada i Vijeća mjesnih zajednica  
ravnopravno od 28. DECEMBRA 1983. godine, d o n o s i

## O D L U K U

### O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VJEŠTAČKOM OSJEMENJAVANJU, PRIRODNOM OPLODJAVANJU KRAVA I ODABIRANJU BIKOVA ZA RASPLD

#### Član 1.

U cilju unapređenja stočarstva vrši se vještač  
osjemenjavanje krava na području opštine Lopare tokom cijele  
godine, obavljaju ga:

- a/ VETERINARSKA AMBULANTA ČELIĆ, za područje  
naselja Čelić, Mirosavci i Ratkovići;
- b/ VETERINARSKA AMBULANTA PRIBOJ, za područje  
naselja Priboj, Drijest, Peljave i dia  
Tobuta /Triješnica/;
- c/ VETERINARSKA AMBULANTA ŠIBOŠNICA, za područje  
naselja Šibošnica, Driječa, Nahvioci, Piperi,  
Miladići i Lukavica,
- d/ VETERINARSKA AMBULANTA LOPARE, za područje  
naselja: Lopare, Lopare Selo, Hačkovac, Kozjak  
Pirkovci, Jablanica i Vukosavci,
- e/ VETERINARSKA AMBULANTA KORAJ, za područje  
Koraj i Puškovac.

#### Član 2.

U svim ostalim naseljima mjestima opštine Lopare  
vrši se prirodno oplodjavanje krava, a mogu se upotrebljavati  
samo, zdravi, kvalitetni i odabrani bikovi.

#### Član 3.

Na cijelom području opštine vršice se odabiranje,  
/licenciranje/ bikova za raspld starijih od 12 mjeseci jedan  
put godišnje i to u proljeće.

#### Član 4.

Na području na kome je propisano vještačko osje  
menjavanje krava kastrirane se svi bikovi stariji od 12 mjese  
ci, a na području gdje je propisano prirodno oplodjavanje  
krava kastrirane se svi neodabrani /nelicencirani bikovi/.

#### Član 5.

Opštinski organ uprave nadležan za poslove poljo  
privrede obrazovne komisiju za licenciranje bikova koja će  
odrediti mjesto i vrijeme odabiranje bikova za raspld.



## Član 6.

Vlasnici i držaoci bikova odabranih za rasplod kod prirodnog oplodjavanja krava naplaćivače iznos od 400 dinara po jednoj oplodjenoj kravi.

## Član 7.

Troškovi vještačkog osjemenjavanja iznose za 1984. godinu 1.200 dinara za jednu plotkinju /jedno osjemenjavanje/

Vlasnik plotkinje plaća po izvršenoj usluzi Veterinarskoj stanici Lopare iznos od 240 dinara za jednu plotkinju /jedno osjemenjavanje/

Ostali iznos se nadoknadjuje iz sljedećih izvora finansiranja:

- a/ Republički komitet za poljoprivredu, ušumarstvo i vodoprivredu Sarajevo kompenzira 720 dinara za jednu plotkinju,
- b/ Skupština opštine Lopare kompenzira 240 dinara za jednu plotkinju.

## Član 8.

Troškove kastriranja bikova snose vlasnici, odnosno držaoci bikova.

## Član 9.

O primjeni ove Odluke staraće se Opštinski organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

## Član 10.

Prethodaj iz ove Odluke kazniče se po odredbama Zakona o njezima za unapređenje stočarstva.

## Član 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vještačkom osjemenjavanju, prirodnom oplodjavanju krava i odabiranju bikova za rasplod prestaje da važi Odluka o vještačkom osjemenjavanju, prirodnom oplodjavanju krava i odabiranju bikova za rasplod, objavljena u /"Službenom glasniku opštine Lopare", broj 2/76/.

## Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE  
Broj: 023.01-575  
Datum: 28.12.1983.godine

PREDSJEDNIK  
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA  
Hamza Topković, s.r.

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE  
Mujaga Mehanović, s.r.

PREDSJEDNIK  
VIJEĆA MJEŠNIH ZAJEDNICA  
Mihajlo Kenjić, s.r.